

BUGU YA NGA TSHIVENDA

Yo
vusuludzwa,
i tevhedza
CAPS



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Bugu ya
I
Themo 1

Bugu idzi dza Rainbow Workbooks dza riwaha wa Zwixe (Grade R) ndi tshipida tsha tshitirathedzi tsha Muhasho wa Pfunzo ya Muteo tsha u khwiñisa kushumele kwa vhana vha tshikolo vha Afrika Tshipembé pfunzoni dzavho. Thodisiso, (risetshe) i sumbedza uri arali vhana vha nga nyanyulwa siani ja pfunzo riwaha muriwe na muriwe musi vha sa athu u thoma Gireidi 1. hu swika hune vha shuma zwavhući pfunzoni dzavho dza miñwaha i no do tevhela - pfunzoni ya phuraimari na ya sekondari. Ndi ngazwo ho sedzeswa kufunzele kha Gireidi R.

Kharikhu jamu ya Vhuimo ha Fhasi i na thodea yauri vhagudi vha Gireidi R vha tea u fhiwa tshikhala tsha u alusa zwikili zwq thangelañvhalo, thangelañvhalo na thangelambalo, ya dovha hafhu ya bula zwikili zwine vhagudi avha vha tea u vha nazwo zwa u wana murango wo khwathaho wa pfunzo u itela, uri u guda hu vha lelutsheli musi vha tshi swika kha Gireidi 1 na u thirela phanda.

Zwenezwoha, ndivho ya bugu dza u shumela dza Gireidi R ndi ya u thusa vhana uri vha aluse zwikili izwi zwe zwa bulwa khathihi ha u alusa kuhumbule kuhulwane kune vha tea u ku talukanya musi vha tshi disimela murango wo khwathaho wa pfunzo. Buguni idzi hu na zwikhala zwe vhana vha newa uri vha bveledze na u didowedza zwikili zwine zwa do vha pfundisela tshikolo tsha foma.

Musi vhana vha sa athu u guda u vhala vha tea u ranga nga u talukanya kufarelwe kwa bugu. u fhenda masiañari na u talukanya uri bugu i shuma nga ndilade. Vha tea u talukanya vhushaka vhukati ha maiipi na zwifanyiso zwi re buguni khathihi na u talukanya uri matsina maiipi a re kha siañari o vhumbwa nga mibvumo nahone a na zwine a amba. Zwo di ralovho na kha u riwala. Vhana vha tea u alusa u thadulana ha zwipfi zwavho (motor coordination), vha ita ndowendowé dza kusikelwe kwa zwivhumbea, vhee vho no ralo, vha ita ndowendowé dza kusikelwe kwa maledere. Ndi zwikili zwenezwi zwine idzi bugu dza u shumela dza lila u alusa kha vhana.

Ri a zwi ñivha uri vhana a vha gudi mazha (khathihi) lune bugu dza u shumela dza Gireidi R dza vha na vhutanzo tshothe uri vhadedzedi (vhagudisi) vha shume vha tshi tevhela kugudele kwa riwana mugede e ñehe nahone, hune zwa konadzea, vha shumise bugu idzi vha tshi ya phanda na u humela murahu, zwi tshi edza nyaluwopfunzoni ya riwana uyu i re yawe e ñehe.

Nyito (mishumo) dzi re buguni dzi do thusa vhadedzedi kha u topola zwikhukhulusi zwine vhana vha nga vha nazwo pfunzoni hu u itela uri zwi bviswe ndilani ya riwana musi a sa athu thoma pfunzo ya foma.

Bugu dza u shumela idzi dzi vanganya u funzwa luambo (ngudaluambo). mbalo na zwikili zwa vhutshilo kha theru dza 20, hu tshi shumiswa ndila dzi no mvumusa na u kunga vhagudi vhane vha kha di vha vhañku. Ri na fulufhelo lauri vhagudi vha do ñiphina musi vha tshi khou ita nyito dzi re buguni idzi zwenezwi vha tshi khou aluwa na u guda, nauri na vhonevho sa muñdedzedi wavho, vho do ñiphina navho.




TSHIVENDA HOME LANGUAGE
GRADE R – BOOK 1
TERM 1
ISBN 978-1-4315-0698-9
THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.



9 781431 506989

KHALENDA YA MADUVHA A MABEBO



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
Third edition published in 2015

ISBN 978-1-4315-0698-9

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.



Gireidi R ya

HO VANGANYWA


- Luambo
- Mbalo
- Zwikili zwa Vhutshilo

nga Tshivenda

1	Ndi nne nnyi	2
2	Kilasini.....	12
3	Muvhili wanga	22
4	Kutshilele ku re na mutakalo	32
5	Khonani	42



Ndaela dza zwigeriwa dzi wanala
murahu ha bugu.



Kha Mudededzi/Mugudisi:

Vhagudi vha tea u ita ndowendowe ya mushumo wavho musi vha sa
athu ita nyito dzi re buguni dza mishumo dzavho. Sa tsumbo:

- Musi vhagudi vha tshi tea u tangedzela phindulo yone, kha vha ri vha
thome nga u ita luswayo kha phindulo iyi i re yone. Vhagudi vha tea u
thoma vha pfa kha mudededzi uri phindulo ndi yone vha sa athu u i
nwala buguni dzavho.
- Musi nyito i tshi lila uri vhagudi vha tevhedzele tshithu, kha vha ri vha
thome nga u tevhedzela nga minwe vha sa athu zwi ita buguni dzavho.

Kha vha vhe na nzhele: Vhagudi vha vha vhe kha zwikhala zwo fhambanaho
zwa nyaluwo. Arali vha tshi vhona uri vharive vha vhagudi vha kha di lila
nyaluso ya vhutsimbizamiraðo (fine motor skills), kha vha tende vha tshi ita
ndowendowe dza mushumo wavho buguni ya ndowedzo i re na mitaladzi u swika u
difulufhela ha u nwala buguni dza mishumo ho no fhatela.



Bugu ya

I


Themo ya !

TSHIVENDA

Ndi nñe nnyi



Ndi kha Gireidi ya R





Ndi

mutukana

mutukana



Ndi

musidzana




1.1



Kha ri ite nyito

Dioleni tshifanyiso.



1.2



Dzina langa ndi:



Kha ri ite nyito

Khalarani tshivhalo tsho teaho tsha makhandela ni tshi sumbedza miñwaha yanu.



Ndi na miñwaha ya

5

6

7

TEACHER: Sign

Date







Kha ri nwale



Nambatedzani zwitikara fhethu ho teaho. Ni kone u tevhedzela mitaladzi nga munwe ni tevhedzele hafhu na nga penisela.

Nambatedzani zwitikara fhethu ho teaho.


Thusani mutukana uri a wane baisigiri yawe.




Thusani musidzana uri a wane bola yawe.



Tevhedzelani lutambo u vhuya u swika kha khaithi.



Reilani modoro u tshi ya tshikoloni na u vhuya hayani hafhu.



U itela ndowendowe dziñwe hafhu, kha vha tendele vhagudi vha tshi tevhedzela mitaladzi lu re na tshivhalo vha tshi shumisa mivhala yo f'hambananaho.



Ndi lemela vhugai?

Kha ri nwale

kg




Ndo lapfa zwingafhani?

cm



Muvhala wa maṭo anga



Muvhala wa mavhudzi anga





Kha ri ite nyito

Nambatedzani tshitikara tsha naledzi ni tshi
sumbedza zwine na takalela u ita.

Nambatedzani
zwitikara
fhetu ho
teaho.

Ndi takalela u:

tshina



vhalala tshitiori



tamba na khonani dzanga



tamba nga bola



fhatā nga zwibuloko



imba



1.6



Kha ri የwale

Olani tshifanyiso tsha zwine na takalela u ita.



Dzina ስanga ndi:

TEACHER: Sign

Date



1.7

Themo ya 1 – Vhege dza 1–5







Dzina langa ndi:



Kha ri nwale


Livhanyani zwifanyiso.





Vha ri vhalele

Swayani zwibuloko zwi re na tshithu tshithihi.
Vhandani zwanda luthihi musi ni tshi vhona tshithu tshithihi.



Itani ndowendowe ya nomboro.



2


Kilasini




Kha ri nwale

Nambatedzani
zwitikara
fhetu ho
teaho.

Lavhelesani tshifanyiso ni ambe nga zwine
vhana vha khou ita.
Ni takalela u ita mini?






Dzina Janga ndi:






Kha ri nwale

Olani vhatambo ha mabaloni.
Ndi baloni lifhio li re na lutambo lupfufhisa?
Ndi baloni lifhio li re na lutambo
lulapfulapfu?



Khalaran i mabaloni nga muvhala mutswuku, wa tada, mudala na wa lutombo.








Kha ri ñwale

Wanani zwifhañuwo zwi no sumbedza vhudipfi hu no fana na hu re kha tshifanyiso tsha u thoma.



Kha ri ite nyito

Avha vhana vho lavhelesa ngafhi? Ni sa tshimbidzi t̄hoho yanu, tshimbidzani mañu anu uri ni sedze he mutukana a lavhelesa hone.



2.3






Vhari vhalele

Tangedzelani zwibuloko zwine zwa vha na zwithu zwivhili (2) ngomu.
Vhandani zwanda luvhili musi ni tshi vhona zwithu zwivhili (2).

Themo ya 1 – Vhege dza 1–5



Itani ndowendowe ya nomboro.















2.4



Kha ri nwale

Khalarani zwithu zwivhili kha muduba muñwe na muñwe.



Dzina langa ndi:

TEACHER: Sign

Date

2.5

Themo ya 1 – Vhege dza 1–5



Kha ri ite nyito

Begeni yanu ya tshikolo hu na mini?
Nambatedzani zwitikara ni tshi paka bege.




raba




tshivhadí

tshigero




kharayoni

tshikhafuthini



ruła



khirayoni

penisela

tshibogisi tsha penisela



Kha ri nwale

Nwalani dzina
janu kha bege
yanu ya tshikolo.

Dzina langa ndi:



2.6




Kha ri nwale


Nambatedzani zwičikara fhethu ho teaho. Ni kone u tevhedzela mutaladzi nga munwe ni tevhedzele hafhu na nga penisela.

Nambatedzani
zwičikara
fhethu ho
teaho.


Thusani ḥotshi uri i wane phakho yayo.




Thusani tshidula uri tshi wane kutivha.



Thusani tshinoni uri tshi wane tshitaha tshatsho.



Thusani gungwa uri li wane tshitangadzime.



U itela ndowendowe dziňwe hafhu, kha vha tendele vhagudi vha tshi tevhedzela mitaladzi lu re na tshivhalo vha tshi shumisa mivhala yo fhambananaho.

TEACHER: Sign

Date





Kha ri ite nyito

Nambatedzani tshitikara tsha naledzi ni tshi sumbedza zwine na takalela u ita tshikoloni.


Nambatedzani
zwitikara
fhetu ho
teaho.

Ndi takalela:

u ola nga pennde



u ola




u tshimbila na khonani ri tshi ya tshikoloni



u vhala tshitiori



u vhala



u gera zwifanyiso



2.8



Kha ri ḥwale

Olani tshifanyiso tsha zwine na takalela u ita tshikoloni.



Dzina ḥanga ndi:

TEACHER: Sign

Date

3




Muvhili wanga




Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso ni ambe nga zwine
vhana vha khou ita.



Nambatedzani
zwitikara
fhethu ho
teaho.



Ni a զivha hune thoho յանու, mahada, magona na
zwikunwane zwa wanala hone?

Sielisanani na khonani յանու u sumba zwipiда zwa muvhili ni mu vhudze
uri tshipiда itsho tshi pfí mini.

Ndi zwipiда zwifhio zwa muvhili zwine na vha na tshithihi tshazwo?

Ndi zwipiда zwifhio zwa muvhili zwine na vha na zwivhili zwazwo?



Kha ri ambe



Dzina langa ndi:

3.I



Kha ri nwale

Sumbani ḥhoho, zwanda, milenzhe na muvhili. Dioleni.

Large pink dotted rectangular frame for drawing or writing.



Dzina langa ndi:

Nwalani dzina lanu ni vhandelele mudivhitho.




3.2




Kha ri nwale

Gerani ni nambatedze zwanda na milenzhe u itela u fhedzisa tshifanyiso itshi. Ni kone u khalara tshifanyiso itshi.



Kha ri imbe



Thoho, mahada,
magona na zwikunwane,
magona zwikunwane.

Thoho, mahada,
magona na zwikunwane,
magona zwikunwane.

Maṭo na ndevhe na
mulomo na ningō.

Thoho, mahada,
magona na zwikunwane,
magona zwikunwane.



TEACHER: Sign

Date



Kha ri ite nyito

Imani u fana na mutukana na musidzana vha re zwifanyisoni izwi.

Sumbedzani tshanda tshala tsha ula ni tevhedze nga tsha monde.

Ginndani nga mulenzhe wala wa tsha ula ni tevhedze nga wa monde.

mutukana



tshanda
tsha monde



tshanda
tsha ula

nga murahu



mulenzhe
wa monde



mulenzhe wa
tsha ula

3.4



Dzina langa ndi:

musidzana



nga phanda



tshanda
tsha u la



tshanda tsha
monde




mulenzhe
wa tsha u la



mulenzhe
wa monde

3.5

Themo ya 1 – Vhege dza 6–10



Kha ri nwale


Nambatedzani zwičikara fhethu ho teaho. Ni kone u tevhedzela mitaladzi nga munwe ni tevhedzele hafhu na nga penisela.





Thusani nwana uri a wane thedibee yawe.



Thusani mmbwa uri i wane shambo layo.



Thusani Ann uri a wane bugu yawe.



Thusani nwana uri a swende a tshi ya ha mme awe.



U itela ndowendowe dzirwe hafhu, kha vha tendele vtagudi vha tshi tevhedzela mitaladzi lu re na tshivhalo vha tshi shumisa mivhala yo fhambananaho.




Nambatedzani
zwičikara
fhethu ho
teaho.

3.6



Kha ri ñwale

Tevhedzelani tshanda tshine na si
tshi shumisese ni vhale minwe yanu.



Ni kone u shumisa lipisitiki kana pennde kha u dzenisa khanniso dza minwe yanu.

--	--	--	--	--	--



TEACHER: Sign

Date



Kha ri ite nyito

Edziselani zwine avha vhana vha khou ita.

zwanda kha
khundu



kwamani magona
anu



kwamani lwayo
luñwe



kwamani shada
liñwe



petani zwanda



kwamani thumbu



kwamani ningo



kwamani zwikunwe



imisani zwanda



kwamani t̄hoho



kwamani mahada




t̄haramudzani
tshanda









Dzina langa ndi:




Kha ri nwale

Tangedzelani tshifanyiso tshi sa yelani na zwiñwe kha muduba muñwe na muñwe. Talutshedzani khonani yanu uri ndi ngani tshifanyiso itshi tshi sa yelani na zwiñwe.






Kutshilele ku re na mutakalo



Nambatedzani
zwitikara
fhethu ho
teaho.





Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso ni ambe uri የው኏ ሚኑዎ እና
ሙኑዎ በኂሳ ከሚ ማኑ ቤት አላማ በኋላ ተከራክር ይችላል.



Dzina Janga ndi:




TEACHER: Sign

Date



Kha ri nwale

Tevhedzelani mutaladzi uri ni wane uri avha
vhana vha ita mini uri vha dzule vho kuna.



4.2



Kha ri ንwale

Olani tshifanyiso tsha zwine na ita uri ni dzule no kuna.



Dzina ላanga ndi:

TEACHER: Sign

Date



4.3




Dzina langa ndi:



Kha ri nwale

Ni nga kona u wana tshisibe tsha mano
tshifanyisoni itshi?
Tshi khalareni nga muvhala mutswuku.






Kha ri nwale

Gerani phazili ni dovhe ni i tumekanye nga huswa.







4.5





Kha ri ite nyito

Gerani zwifanyiso izwi kha mitaladzi yo ḥukhukanyiwaho
ni zwi dubekanye.



4.7



Dzina langa ndi:



Kha ri ite nyito

Dubekanyani nomboro idzi.



N

N

m

m



4.8






Vha ri vhalele

Nambatedzani zwitikara fhethu ho teaho. Vhalani uri hu na zwingana zwa tshithu tshiñwe na tshiñwe.

Nambatedzani zwitikara fhethu ho teaho.



Itani ndowendowe ya nomboro 3.




TEACHER: Sign

Date



Khonani



Nambatedzani
zwitikara
fhethu ho
teaho.



Ni na khonani vhukuma?
Khonani vhukuma ndi muthude?
Ni tamba mini na khonani yanu?



TEACHER: Sign

Date

5.I







Kha ri nwale

Tangedzelani tshifanyiso tshi no fana na tsha u thoma kha
muduba muñwe na muñwe.



Kha ri nwale

Tevhedzelani zwivhumbeo
ni zwi khälare u fana na izwi
zwifanyiso.







Kha ri ite nyito

Itani zwine vhana vha khou ita.

u dzula



u fhufha khadi



u gidima



u thamuwa



u tshina



tshifindinkodo



u tshimbila



5.3



Kha ri nwale

Khalārani tshifanyiso.
Edziselani mivhala i
re kha tshifanyiso
tshituku.








5.4



Kha ri ite nyito

Tevhedzelani mitaladzi uri ni
wane zwi ambaro zwine vhana
vha zwi funesa ni kone u
khalara mabaloni uri zwi fane
(zwi metshe).



Dzina langa ndi:

TEACHER: Sign

Date


5.5



Kha ri ambe

Ni takalela u ita mini tshilimo?
Ni ambara mini musi hu tshi fhisa?



Nambatedzani zwitikara fhetu ho teaho. Khalarani maapula mararu, notshi tharu, matamatisi mararu na duvha.





Kha ri nwale

Tangedzelani zwifanyiso zwi no sumbedza zwine na takalela tshilimo.



Nwalani dzina lānu ni vhandelele mudivhitho.



Dzina lāngā ndi:

TEACHER: Sign

Date

5.7




Kha ri ite nyito

Lavhelesani zwifanyiso ni ambe nga u
fhamhana ha mutsho. Bulani uri vhana vha
khou ita mini na uri vho ambara mini.

Nambatedzani
zwitikara
fhethu ho
teaho.

u fhisa






Kha ri ite nyito

Tangedzelani nga muvhala mutswuku zwiambaro zwine
na ambara musi hu tshi fhisa, ni tangedzele nga muvhala
mudala zwiambaro zwa musi hu tshi rothola.

u rothola





Zwigeriwa




Phaphethe dza minwe:

Nangani tshipuka tshithihi ni riwale ledere la u thoma la dzina lanu kha tshikhipha tshatsho. Zwino rnalani maleledere a u thoma a madzina a khonani dzanu kha zwikhipha zwiñwe.




Phazili dza nomboro:

Gerani kha mitaladzi yo thukhukanyiwaho ni ite garata dza u livhanya nomboro. Ni kone u livhanya zwifanyiso na nomboro dzi re dzone, kana ni zwi livhanye na tshivhalo tsha zwithoma tshi re tshone. Ni nga shumisa zwivhumbeo uri zwi ni thuse.



Mutambo wa nyeelwa:

Gerani magaraña kha mitaladzi mitswu yo thukhukanyiwaho. Tshovani magaraña aya ni a pake nthha ha tafula o sedza fhasi. Zwino rembulusani magaraña nga mavhili nga mavhili a tshi sielisana. Arali a tshi yelana (metsha) ni a vhetshela dabo. Wanani uri ndi nnyi ane a do vha wa u thoma u vhetshela magaraña othe dabo. Shumisani magaraña anu a nyeelwa ni tambe mutambo wa zwinepe na khonani yanu.



Zwipuka zwa zwikanda zwa thoiletherolo:

Wanani zwikanda zwo fhelaho zwa thoiletherolo. Gerani zwigeriwa zwa rekithiengle ni zwi nambatedze u mona na zwikanda zwa thoiletherolo ni tshi thivha mabuli. Zwino gerani thohoho ni dzi thodzini dza zwikanda. Shumisani zwitkara zwa zwipuka ni nambatedze zwifhatuwo kha dzithoho u ya nga hune na funa. Nambatedzani milenzhe na mutshila zwa tshipuka nga tshithihi nga tshithihi afha kha zwikanda. Ni nga kha di tou ola zwipuka zwanu kana na tou zwi vhumba.

Itani bugu dza masongesonge (zigzag).
Petani kha mitalo yo fhelelaho ni gere kha
mitalo yo t̄hukhukanywaho.

3



raru



khovhe

2




mbili



t.shimange

4




thihi



mmbwa



Nomboro




Zwifuwohaya



tswina




iŋa



F

tshin̄oni




čhanu



čn

hemsta




rathi




čn

muvhud̄a



sumbe



čn



ZWIGERIWA ZWANGA



Kha ri ite nyito

Gerani siałari kha mutalo wo łhukhukanyiwaho ni
nambatedze siałari kha gwati ła murahu uri ni ite
tshikwama. Pangani zwigeriwa zwañu henefha uri zwi si xele.

NAMBATEDZANI HAFHA

NAMBATEDZANI HAFHA

NAMBATEDZANI HAFHA

NAMBATEDZANI HAFHA